



Bashemane ba bohlale



Leah Sapi



Tshepe ya sekolo e a lla.

Tshitso le Tshepiso ba mathela sekolong.

Ba nanarela moo ho rapellwang teng.





Thuto ya gompieno e ka ga go dira tshingwana ya merogo.

Tshepo o buisana le Tsholo ka go simolola tshingwana ya merogo. Tsholo a dumalana le Tshepo ka go jala sepinatshe.




Ka Moqebelo ba makatsa ntatemoholo ka ho tsoha ka meso.

Ba nka tjhelete ya bona eo ba e bolokileng ho ntatemoholo.

Ba mathela lebenkeleng.

Ba reka sephuthelwana sa peo ya sepinatjhe.





Tshitso le Tshepiso ba nka sejana sa kgale, ba tshela mobu le monontsha. Ba hasa peo ya sepinatjhe, ba tshela metsi letsatsi le letsatsi. Ka mora matsatsi a tsheletseng peo ya qala ho mela. Ba nka nete ba kgurumetsa dimelana ho thibela dinonyana.



Bashemane ba sheba sebaka sa ho etsa tshimo.

Ba kgotha, ba tshela monontsha, ba o kopanya le mobu.

Ba bula diforonyana, ba tshela metsi.





Ka mora dibeke tse pedi dimelana tsa be di
hodile.

Bashemanne ba jalolla dimelana.

Ba di jala ka diforwaneng.

Ba tshela metsi letsatsi le letsatsi thapama.



Dinonyana tsa ja dijalo tsa Tshitso le
Tshepiso.

Ba bapalla tshimong ho leleka dinonyana.

Ha ba ile sekolong dinonyana di fumana
sebaka sa ho ja dijalo tsa bona.





Tshepiso le Tshitso ba botsa ntatemoholo maele.

Ba fuwa keletso ya hore ba etse setshosadinonyana.

Tshitso le Tshepiso ba sebedisa dithupa tse pedi, ba etsa sefapano.

Ba di tlama ka thapo.



Tshepiso le Tshitso ba apesa sefapano seo ka oborolo, katiba e kgolo le diphotha.

Ba beha setshosadinonyana sa bona ka hara tshimo. Ha moyo o foka, matsoho a oborolo a ya hodimo le tlase. Sena sa etsa hore dinonyana di tshohe, di balehe.





Tshepiso le Tshitso ba leboha maele a ntatemoholo. Ba babatsa sethosadinonyana sa bona.

Ba bolella metswalle ya bona ka sethosadinonyana.

Hona jwale ba bapala ka bolokolohi.



Bashemane ba etsa bonnete ba hore tshimo ya bona ha e na lehola. Ba tsumula dimelana tsohle tse sa batleheng ka tshimong.





Tshimo ya bona e a kgahlisa. Sepinatjhe ke se setalana.

Se kgahla mahlo a mofeta-ka-tsela.



Tshitso ha a phetse ho bua ka sepinatjhe sa bona.

“Ke ka lebaka la eng ha o rata sepinatjhe ka tsela ee? Ho botsa Tshepiso.

“Sepinatjhe se na le phepo. Re tshwanetse ho ja meroho ho fepa mebele ya rona.” Ho araba Tshitso.





“Na meroho kaofela e aha mmele?” Tshepiso
a boela a botsa.

“Ho jwalo, feela meroho e fapana ka diaha
mmele tsa yona.” Ho arabu Tshitso.



Tshitso a se ke a fella moo. A bua ka diaha mmele tse ka hara sepinatjhe. Ka hara digeramo tse lekgolo tsa sepinatjhe ho na le:

Metsi – 91%

Diproteini – 2.9g

Tswekere – 0.4g

Mafura – 0.4g Jwalojwalo.





“Na ditaba tsee, o di nka kae?” Tshepiso o botsa ka ho makala. Tshitso yena ha a fellwe.

“Ke bala dibuka tseo ke di fumanang laeborari le tseo ke di fumanang ka marangrang mohaleng wa ka wa letheka.

Na o a tseba hore sepinatjhe se na le dibithamini le dimenerale tse bolokang mebele ya rona e matlafetse?” Ho botsa Tshitso.



Sepinatjhe se na le bithamini tse latelang:

Bithamini A – e thusa mahlo.

Bithamini C – yona e thusa masole a mmele.

Bithamini K1 – e thusa ho thiba madi ha
motho a lemetsé.

Bithamini B9 – e thusa kgolo ya ditho tsa
mmele.





Ka mora dibeke tse tsheletseng, sepinatjhe
sa lokela ho ka kguwa.

Tshitso le Tshepiso ba kga, ba ja le ba
lelapa.

Ba abela le baahisane



Bashemane ba thabile. Tshepiso a leboha Tshitso ka tlhahisoleseding eo a mo fileng yona. Le yena a qala ho bala le ho batlisisa ka meroho le ditholwana. Tshepiso a qala ho ba motswalle wa laeborari.

